

UNIVERZITET U SARAJEVU –
STOMATOLOŠKI FAKULTET

UNIVERZITET U SARAJEVU –
STOMATOLOŠKI KLINIČKI
CENTAR

Tel.: +387 33 214 249
Fax: +387 33 443 395
E-mail: dentalschool@sf.unsa.ba
Adresa: Bolnička 4a, Sarajevo
Bosna i Hercegovina



UNIVERSITY OF SARAJEVO –
FACULTY OF DENTISTRY

UNIVERSITY OF SARAJEVO –
DENTAL CLINICAL
CENTER

Phone: +387 33 214 249
Fax: +387 33 443 395
E-mail: dentalschool@sf.unsa.ba
Address: Bolnička 4a, Sarajevo
Bosnia and Herzegovina

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

POPUNJAVA PODNOSILAC ZAHTJEVA – FIZIČKO LICE	
Ime i prezime:	
Adresa stanovanja:	
Kontakt-telefon, e-mail:	
Datum i potpis:	

POPUNJAVA PODNOSILAC ZAHTJEVA – PRAVNO LICE	
Naziv pravnog lica:	
Adresa sjedišta:	
Ime i prezime odgovorne osobe:	
Kontakt-telefon, e-mail:	
Datum, potpis odgovorne osobe i pečat:	

Univerziteta u Sarajevu - Stomatološki fakultet
Univerziteta u Sarajevu - Stomatološki klinički centar

Bolnička 4a
71000 Sarajevo

Predmet: pristup informacijama

Na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama („Službene novine Federacije BiH“, br.: 32/01 i 48/11) zahtijevam pristup informacijama (navesti tačno koju informaciju tražite i opisati je što preciznije):

Zaokružite na koji način želite pristupiti informacijama:

- a) neposredan uvid
- b) umnožavanje informacije
- c) slanje informacije na kućnu adresu